

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZNOJ REZIDENTNOSTI*

(“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/24)

Član 1.

U Pravilniku o poreznoj rezidentnosti (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/22 i 89/22) u članu 1. stav (1) na kraju stava briše se tačka i dodaju riječi: “i u druge svrhe propisane ovim pravilnikom.”

U stavu (2) obrasci: “Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti fizičkih lica (Obrazac ZCOR – 101) i Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti pravnih lica (Obrazac ZCOR-103)” zamjenjuju se novim obrascima, obrasci “Potvrda o rezidentnosti fizičkih lica (Obrazac COR-102) i Potvrda o rezidentnosti pravnih lica (Obrazac COR-104)” zamjenjuju se novim obrascima: “Potvrda o rezidentnosti fizičkih lica (Obrazac COR-102 (A)), Potvrda o rezidentnosti fizičkih lica (Obrazac COR-102 (B)), Potvrda o rezidentnosti fizičkih lica (Obrazac COR-102 (C)), Potvrda o rezidentnosti pravnih lica (Obrazac COR-104(A)), Potvrda o rezidentnosti pravnih lica (Obrazac COR-104(B)), Potvrda o rezidentnosti pravnih lica (Obrazac COR-104(C))” koji se nalaze u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

U stavu (3) Uputstva: “Anex 1. Uputstvo o popunjavanju Zahtjeva za izdavanje potvrde o rezidentnosti fizičkih lica (Obrazac ZCOR – 101), Anex 2. Uputstvo o popunjavanju Zahtjeva za izdavanje potvrde o rezidentnosti pravnih lica (Obrazac ZCOR – 103)” zamjenjuju se novim Uputstvima koji se nalaze u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 2.

Član 20. mijenja se i glasi:

“Član 20.

(Potvrda o rezidentnosti)

(1) Potvrdu o rezidentnosti izdaje Porezna uprava na zahtjev lica, u svrhu ostvarivanja prava prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i u svrhu dokazivanja statusa rezidentnosti u Bosni i Hercegovini – Federacija Bosne i Hercegovine.

(2) Potvrda o rezidentnosti se izdaje za jedan porezni period.

(3) Potvrda o rezidentnosti može se izdati:

a) nakon isteka poreznog perioda u svrhu ostvarivanja prava na povrat više plaćenog poreza (npr. “Potvrda o rezidentnosti za porezni period 2023. godine” izdata u 2024. godini).

b) u toku poreznog perioda u svrhu ostvarivanja prava na umanjenje porezne obaveze ili izuzimanje od plaćanja poreza (npr. “Potvrda o rezidentnosti za porezni period 2024. godine” izdata u 2024. godini).

c) u toku poreznog perioda ili nakon isteka poreznog perioda u svrhu dokazivanja statusa rezidentnosti u Bosni i Hercegovini – Federacija Bosne i Hercegovine.

(4) Potvrda o rezidentnosti će se izdati:

a) licu koje se smatra stvarnim rezidentom Federacije u skladu s ovim pravilnikom,

b) licu koje se može smatrati stvarnim rezidentom Federacije u skladu s ovim pravilnikom, nakon provedene procedure utvrđivanja ili promjene statusa rezidentnosti iz člana 21. ovog pravilnika,

c) licu koje se smatra potencijalnim rezidentom Federacije u skladu s ovim pravilnikom, nakon provedene procedure utvrđivanja ili promjene statusa rezidentnosti iz člana 21. ovog pravilnika.

(5) Porezna uprava može ovjeriti i obrazac koji propisuje nadležni organ druge države sa kojom Bosna i Hercegovina ima potpisan ili ratifikovan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u slučajevima kada bi sama izdala Potvrdu o rezidentnosti kojom se dokazuje status rezidenta Federacije.

(6) Potvrda o rezidentnosti se izdaje na Obrascu COR-104 (A) za pravna lica, a na Obrascu COR-102 (A) za fizička lica, za ostvarivanje prava koja proizlaze iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, i to:

a) za umanjenje porezne obaveze, ili

b) izuzimanje od plaćanja poreza, ili

c) povrata više plaćenog poreza.

* Pravilnik je objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 21/24 od 20. marta 2024. godine, a stupio je na snagu 28. marta 2024. godine. Pravilnik je donijet na osnovu osnovu člana 34. stav (2) Zakona o porezu na dobit i člana 95. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

(7) Potvrda o rezidentnosti se izdaje na Obrascu COR-104 (B) za pravna lica, a na Obrascu COR-102 (B) za fizička lica, za ostvarivanje ovdje navedenih prava sa državama sa kojima Bosna i Hercegovina nema Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, i to:

- a) za umanjene porezne obaveze, ili
- b) izuzimanje od plaćanja poreza, ili
- c) povrata više plaćenog poreza.

(8) Potvrda o rezidentnosti se izdaje na Obrascu COR-104 (C) za pravna lica, a na Obrascu COR – 102 (C) za fizička lica u svrhu dokazivanja statusa rezidentnosti Bosne i Hercegovine – Federacije BiH, za npr. zapošljavanje, školovanje, stipendiranje, otvaranje računa u inostranstvu, nabavki, pravnih usluga i slično.”

Član 3.

Član 27. mijenja se i glasi:

“Član 27.

(Međunarodni postupak odlučivanja)

(1) Po zaprimljenom Obrascu ZCOR-101 ili ZCOR 103, Porezna uprava će odlučivati o rezidentnosti lica. Ukoliko postoji indicija da je podnosilac zahtjeva dvojni rezident prema Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i nema pribavljen dokaz od podnosioca zahtjeva od druge države ugovornice o rezidentnosti, Porezna uprava odlučuje na osnovu testova iz člana 22. stav (2) ovog pravilnika. Ukoliko rezultati testova ukazuju na dvojni rezidentnost, Porezna uprava će pokrenuti međunarodni postupak utvrđivanja rezidentnosti.

(2) Nezavisno od stava (1) ovog člana, Porezna uprava može i po službenoj dužnosti pokrenuti međunarodni postupak utvrđivanja rezidentnosti ukoliko ima saznanja da je rezident postao nerezident i obrnuto, ili u drugim slučajevima.

(3) Međunarodni postupak utvrđivanja rezidentnosti Porezna uprava pokreće dostavljanjem zahtjeva za utvrđivanje rezidentnosti i rezultata testova iz člana 22. stav (2) ovog pravilnika prema Federalnom ministarstvu finansija, sa svim podacima i dokumentima neophodnim za odlučivanje.

(4) Međunarodni postupak utvrđivanja rezidentnosti može biti pokrenut i od druge države ugovornice, dostavljanjem zahtjeva za utvrđivanje rezidentnosti od strane Federalnog ministarstva finansija prema Poreznoj upravi.

(5) U slučaju iz stava (4) ovog člana, Porezna uprava je dužna utvrditi rezidentnost lica primjenom testova iz člana 22. stav (2) ovog pravilnika i dostaviti Federalnom ministarstvu finansija prijedlog rezidentnosti, rezultate testova sa svim podacima i dokumentima.

(6) Kada poznate okolnosti ne budu omogućile utvrđivanje statusa lica kao rezidenta ili nerezidenta, smatrat će se nepromijenjenim sve dok okolnosti ne postanu jasne.

(7) Nakon provedenog međunarodnog dogovora, Federalno ministarstvo finansija dostavlja Poreznoj upravi odluku o rezidentnosti lica kao rezidenta ili nerezidenta. Porezna uprava će evidentirati rezidentnost odnosno nerezidentnost lica u porezne svrhe u svojim evidencijama, i o istom obavijestiti lice.

(8) Tokom trajanja postupka međunarodnog odlučivanja takvo lice će Porezna uprava smatrati rezidentom. Za obaveze za povrat poreza koje nastanu promjenom u međunarodnom odlučivanju, Porezna uprava će utvrditi pravo na povrat rješenjem i dostaviti poreznom obvezniku i nadležnom kantonalnom ministarstvu finansija.”

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/ FINANSIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE		Za fizičko lice Obrasci ZCO R 101		
ZAHTEJ ZA IZDAVANJE POTVRDE O REZIDENTNOSTI ZA POREZNI PERIOD _____ GODINE				
1. U svrhu primjene Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i _____ a) Za umanjenje porezne obaveze ☐ b) Za izuzimanje od plaćanja poreza ☐ c) Za povrat više plaćenog poreza ☐		2. U svrhu _____ a) Umanjenja porezne obaveze ☐ b) Izuzimanja od plaćanja poreza ☐ c) Za povrat više plaćenog poreza ☐ u državi _____		
		3. U svrhu dokazivanja statusa rezidentnosti Bosne i Hercegovine - Federacija Bosne i Hercegovine u državi _____ navesti svrhu: _____ _____ _____		
4. Kalendarska godina za koju se traži potvrda o rezidentnosti: [][][][]				
5. Lični podaci				
5.1 Ime i prezime: _____		5.2 JMBG []		
5.3. Državljanstvo BiH: DA / NE (zao kružiti)		5.4. Drugo državljanstvo i koje: _____ 5.5. Broj pasosa _____ ☐		
5.6. Adresa prebivališta u BiH: _____ (ulica, općina)		5.7. Adresa prebivališta van BiH: _____ (ulica, grad, država)		
5.8. Adresa boravišta u BiH: _____ (ulica, općina)		5.9. Adresa boravišta van BiH: _____ (ulica, grad, država)		
6. Podaci o zaposlenju				
6.1. Naziv poslodavca _____		6.2. Datum zaposlenja _____		
6.3 Adresa poslodavca _____		(ulica, grad, država)		
7. Podaci o dohotku *obavezan unos za tačku 1. i 2.				
Naziv dohotka	Prihod	Reshod	Dohodak	Porez na dohodak
Do dohotka posredstvom poslovanja	Plaće, tečaj			
Do dohotka posredstvom poslovanja	Naknade u osnovi			
	Ostalo			
Do dohotka ulaganja i osiguranja	Dokumenti			
	Kamata			
	Ostalo			
Do dohotka imovine i imovinskih usluga	Porezi na imovinu			
	Naknade			
	Kamata			
	Ostalo			
Ostali dohodak	Porezi			
	Imovinski			
	Ostalo			
UKUPAN DOHODAK				
Izjavljujem da su informacije date u ovom Zhtjevu i priloženim dokumenti, kojim se mogu otkriti relevantnoj jurisdikciji druge države ugovornike, tačni, ispravni i potpuni.				
Izjavljujem da sam stvarni vlasnik dohotka navedenog u ovom Zhtjevu, a za kojim primjenjuju relevantne odredbe Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i druge države ugovornike.				
Potpis _____				
Datum	Mail	Tel		

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/ FINANSIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	Za pravna lica Obrazac ZCO R 103	
ZAHTEJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O REZIDENTNOSTI ZA POREZNI PERIOD _____ GODINE		
1. U svrhu primjene Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i _____ a) Za umanjenje porezne obaveze, b) Za izuzimanje od plaćanja poreza c) Za povrat više plaćenog poreza.	2. U svrhu a) Umanjenja porezne obaveze, ☐ b) Izuzimanja od plaćanja poreza ☐ c) Za povrat više plaćenog poreza. ☐ u državi _____	3. U svrhu dokazivanja statusa rezidentnosti Bosne i Hercegovine - Federacija Bosne i Hercegovine u državi _____ navesti svrhu: _____ _____ _____
3. Kalendarska godina za koju se traži potvrda o rezidentnosti:		
4. Podaci o pravnom licu		
Naziv pravnog lica: _____		
Adresa sjedišta: _____ (ulica, općina)		
JIB		
5. Podaci o prihodu * <i>obavezno kod tačke 1 i 2</i>		
Naziv prihoda	Prihod	Porez po odbitku
Prihod od dividende		
Prihod od kamata		
Prihod od autorske naknade		
Dobit od stalne poslovne jedinice		
Prihod od pokretne imovine		
Prihod od kapitalne dobiti		
Ostali prihod		
UKUPAN PRIHOD		
Izjavljujem da su informacije date u ovom Zahtjevu i priloženi dokumenti koji se mogu otkriti relevantnoj jurisdikciji druge države ugovornice, tačni, ispravni i potpuni. Izjavljujem da sam stvarni vlasnik prihoda navedenog u ovom zahtjevu, a za koji se primjenjuju relevantne odredbe Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i druge države ugovornice.		
Potpis odgovornog lica: _____ Pečat		
Datum:	Mail:	Tel:
Broj:		

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINACIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	Za fizičko lice Obrazac COR 102 (A)
---	--

POTVRDA O REZIDENTNOSTI ZA POREZNI PERIOD _____ GODINE

u skladu sa Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i _____

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ime i prezime: _____

Adresa: _____

Identifikacioni broj poreznog obveznika: _____

Poštovani,

U svrhu dole navedenih Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, prema evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine gore navedeno fizičko lice je registrovano za porez na dohodak u Bosni i Hercegovini (entitet: Federacija Bosne i Hercegovine) od _____

(Navedi godinu)

Stalno mjesto stanovanja navedenog fizičkog lica je u Federaciji Bosne i Hercegovine od _____

(Navedi godinu)

Zaposlen/a je/nije u Federaciji Bosne i Hercegovine kod _____

(Navedi imena i datum zaposlenja)

Navedeno fizičko lice podnijelo je prijavu poreza na dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine za _____

(Navedi godinu)

Na osnovu dostupnih informacija, potvrđuje se da je navedeno fizičko lice rezidentni porezni obveznik u Federaciji Bosne i Hercegovine za porezni period _____ u skladu sa članom _____ Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i

(Navedi godinu za koju se odnosi period)

(Navedi član)

Hercegovine i _____

(Navedi datum izdavanja ugovora)

Potvrda se izdaje u svrhu _____

(Navedite naziv države ili država od koje se izdaje potvrda i osnovni oblik plaćanja poreza)

S poštovanjem,

Pečat

Potpis ovlaštenog lica

Bosna i Hercegovina ima potpisane Ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa sljedećim državama:

Albanija, Alžir, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Češka Republika, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Iran, Irska, Italija, Jordan, Kuvajt, Katar, Kina, Kipar, Mađarska, Malezija, Makedonija, Crna Gora, Moldavija, Norveška, Njemačka, Pakistan, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Šri Lanka, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija i Sjeverna Irska.

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE TAX ADMINISTRATION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	<i>For natural person</i> Form COR 102 (A)
CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE FOR THE TAX YEAR _____ according to the Tax treaty between Bosnia and Herzegovina and _____ (another country)	

Number: _____

Place and Date : _____

Name and surname: _____

Address: _____

Tax registration number : _____

Dear Sir/Madam,

For the purposes of the tax treaties listed below, according information of Tax administration of Federation of Bosnia and Herzegovina that the above-named individual is registered for personal income tax in Bosnia and Herzegovina (entity: Federation of Bosnia and Herzegovina) from _____.

(Year)

The permanent place of residence of the above natural person is in the Federation of Bosnia and Herzegovina from _____

(Year)

He/she is/is not employed in the Federation of Bosnia and Herzegovina at _____

(Name of employer and date of employment)

The above-named natural person filed an income tax return in the Federation of Bosnia and Herzegovina for _____

(Year)

Based on the available information, it is confirmed that the above-named natural person is a tax resident in the Federation of Bosnia and Herzegovina for the tax period _____ in accordance with Article _____ of the Tax treaty between Bosnia and

(Year for which the certificate is issued)

(Article)

Herzegovina and _____

(another country)

The certificate is issued for the purpose _____

(for a reduction of tax liability or exemption from tax payments or refund of overpaid tax)

Yours faithfully,

Insert Division Stamp

Signature of Revenue official

Bosnia and Herzegovina has signed Tax treaty with the following countries:

Albania, Algeria, Austria, Azerbaijan, Belgium, Czech Republic, Finland, France, Greece, Croatia, Holland, Iran, Ireland, Italy, Jordan, Kuwait, Qatar, China, Cyprus, Hungary, Malaysia, Macedonia, Montenegro, Moldova, Norway, Germany, Pakistan, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Spain, Sweden, Sri Lanka, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom and Northern Ireland.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	Za fizičko lice Obrazac COR 102 (B)
POTVRDA O REZIDENTNOSTI ZA POREZNI PERIOD _____ GODINE za _____	

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ime i prezime: _____

Adresa: _____

Identifikacioni broj poreznog obveznika: _____

Poštovani,

Prema evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine gore navedeno fizičko lice je registrovano za porez na dohodak u Bosni i Hercegovini (entitet: Federacija Bosne i Hercegovine) od _____
(Navedi godinu)

Stalno mjesto stanovanja navedenog fizičkog lica je u Federaciji Bosne i Hercegovine od _____
(Navedi godinu)

Zaposlen/a je/nije u Federaciji Bosne i Hercegovine kod _____
(Naziv poslodavca - datum zaposlenja)

Navedeno fizičko lice podnijelo je prijavu poreza na dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine za _____
(Navedi godinu)

Na osnovu dostupnih informacija, potvrđuje se da je navedeno fizičko lice rezidentni porezni obveznik u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 2. stav (3) Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“ br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13).

Potvrda se izdaje u svrhu _____
(za umanjeno ili potpuno oslobođenje od plaćanja poreza i povrata oštećenog imovnog)

S poštovanjem,

Pečat

Potpis ovlaštenog lica

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE TAX ADMINISTRATION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	For natural person Form COR 102 (B)
CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE FOR THE TAX YEAR _____ for _____	

Number: _____

Place and Date : _____

Name and surname: _____

Address: _____

Tax registration number : _____

Dear Sir/Madam,

According information of Tax administration of Federation of Bosnia and Herzegovina that the above-named individual is registered for personal income tax in Bosnia and Herzegovina (entity: Federation of Bosnia and Herzegovina) from _____.

(Year)

The permanent place of residence of the above natural person is in the Federation of Bosnia and Herzegovina from _____

(Year)

He/she is/is not employed in the Federation of Bosnia and Herzegovina at _____

(Name of the employer and date of employment)

The above-named natural person filed an income tax return in the Federation of Bosnia and Herzegovina for _____

(Year)

Based on the available information, it is confirmed that the above-named natural person is a tax resident in the Federation of Bosnia and Herzegovina in accordance with Article 2. par.(3) Income tax law („Official Gazette of Federation of BiH“ no.10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)

The certificate is issued for the purpose _____

(for a reduction of tax liability • certificate of non tax payments • refund of overpaid tax)

Yours faithfully,

Insert Division Stamp

Signature of Revenue official

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	Za fizičko lice Obrazac COR 102 (C)
--	--

POTVRDA O REZIDENTNOSTI ZA POREZNI PERIOD _____ GODINE U SVRHU DOKAZIVANJA STATUSA REZIDENTNOSTI

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ime i prezime: _____

Adresa: _____

Identifikacioni broj poreznog obveznika: _____

Poštovani,

U svrhu dokazivanja statusa rezidentnosti Bosne i Hercegovine—Federacija Bosne i Hercegovine, prema evidencijama Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine gore navedeno fizičko lice je registrovano za porez na dohodak u Bosni i Hercegovini (entitet: Federacija Bosne i Hercegovine) od _____

(Navedi godinu)

Stalno mjesto stanovanja navedenog fizičkog lica je u Federaciji Bosne i Hercegovine od _____

(Navedi godinu)

Zaposlen/a je/nije u Federaciji Bosne i Hercegovine kod _____

(Navedi naziv dionice / dionice)

Navedeno fizičko lice podnijelo je prijavu poreza na dohodak u Federaciji Bosne i Hercegovine za _____

(Navedi godinu)

Na osnovu dostupnih informacija, potvrđuje se da je navedeno fizičko lice rezidentni porezni obveznik u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 2. stav (3) Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“ br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13)

S poštovanjem,

Pečat

Potpis ovlaštenog lica

Napomena: Ukoliko se ovom potvrdom želi umanjiti porezna obveza ili izuzeti od plaćanja ili povrat više plaćenog poreza, ista nije validna.

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE TAX ADMINISTRATION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	<i>For natural person</i> Form COR 102 (C)
CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE FOR THE TAX YEAR _____ FOR THE PURPOSE OF PROVING RESIDENCY STATUS	

Number: _____

Place and Date : _____

Name and surname: _____

Address: _____

Tax registration number : _____

Dear Sir/Madam,

For the purposes of the proving residency status in Bosnia and Herzegovina—Federation of Bosnia and Herzegovina, according information of Tax administration of Federation of Bosnia and Herzegovina that the above-named individual is registered for personal income tax in Bosnia and Herzegovina (entity: Federation of Bosnia and Herzegovina) from _____.

(Year)

The permanent place of residence of the above natural person is in the Federation of Bosnia and Herzegovina from _____

(Year)

He/she is/is not employed in the Federation of Bosnia and Herzegovina at _____

(Name of the employer and date of employment)

The above-named individual filed an income tax return in the Federation of Bosnia and Herzegovina for _____

(Year)

Based on the available information, it is confirmed that the above-named natural person is a tax resident in the Federation of Bosnia and Herzegovina in accordance with Article 2. par.(3) Income tax law („Official Gazette of Federation of BiH“ no.10/08, 9/10, 44/11, 7/13 and 65/13).

Yours faithfully,

Insert Division Stamp

Signature of Revenue official

Note: If this certificate is intended to reduce the tax liability or exempt from payment or refund of overpaid tax, it is not valid.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/ FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	Za pravno lice Obrazac COR 104 (A)
POTVRDA O REZIDENTNOSTI ZA POREZNI PERIOD _____ GODINE u skladu sa Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Bosne i Hercegovine i _____ (Navedite naziv države ugovornice)	

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Naziv pravnog lica: _____

Adresa: _____

Identifikacioni broj poreznog obveznika: _____

Poštovani,

U svrhu navedenih Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, potvrđujem da je navedeno pravno lice registrovano za porez na dobit u Bosni i Hercegovini (entitet: Federacija Bosne i Hercegovine) i da je podnijelo prijave poreza na dobit za porezni period _____ godine, te na osnovu toga isto je rezident Bosne i Hercegovine za porezne svrhe.

Prema tome, pravno lice je obveznik poreza na dobit u Federaciji Bosne i Hercegovine na svu svoju dobit neovisno gdje je nastala, za navedenu godinu.

Potvrda se izdaje u svrhu _____

(za potvrđivanje u skladu sa Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja)

S poštovanjem,

Pečat

Potpis ovlaštenog lica

Bosna i Hercegovina ima potpisane Ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa sljedećim državama:

Albanija, Alžir, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Češka Republika, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Iran, Irska, Italija, Jordan, Kuvajt, Katar, Kina, Kipar, Mađarska, Malezija, Makedonija, Crna Gora, Moldavija, Norveška, Njemačka, Pakistan, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Šri Lanka, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija i Sjeverna Irska.

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE TAX ADMINISTRATION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	For legal entity Form COR 104 (A)
---	--

CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE FOR THE TAX YEAR _____

according to the Tax treaty between Bosnia and Herzegovina

and

(insert the name of State)

Number: _____

Place and Date : _____

Name of legal entity: _____

Address: _____

Tax registration number : _____

Dear Sir/Madam,

For the purposes of the tax treaties listed below, I confirm that the above-named legal entity is registered for corporation income tax in Bosnia and Herzegovina (entity: Federation of Bosnia and Herzegovina) and filed its corporation tax returns, for the tax year _____, on that basis it is resident for tax purposes in Bosnia and Herzegovina.

The legal entity is therefore liable to Federation of Bosnia and Herzegovina corporation income tax on all of its profits wherever arising, for the said year.

The certificate is issued for the purpose _____

(for a resident • not tax treaty • corporate • for tax purposes • of and overseas tax)

Yours faithfully,

Insert Division Stamp

Signature of Revenue official

Bosnia and Herzegovina has signed Tax treaty with the following countries:

Albania, Algeria, Austria, Azerbaijan, Belgium, Czech Republic, Finland, France, Greece, Croatia, Holland, Iran, Ireland, Italy, Jordan, Kuwait, Qatar, China, Cyprus, Hungary, Malaysia, Macedonia, Montenegro, Moldova, Norway, Germany, Pakistan, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Serbia, Spain, Sweden, Sri Lanka, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom and Northern Ireland.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/ FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	Za pravno lice Obrazac COR 104 (B)
POTVRDA O REZIDENTNOSTI ZA POREZNI PERIOD _____ GODINE za _____	

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Naziv pravnog lica: _____

Adresa: _____

Identifikacioni broj poreznog obveznika: _____

Poštovani,

Potvrđujem da je navedeno pravno lice registrovano za porez na dobit u Bosni i Hercegovini (entitet: Federacija Bosne i Hercegovine) i da je podnijelo prijave poreza na dobit za porezni period _____ godine, te na osnovu toga isto je rezident Bosne i Hercegovine za porezne svrhe.

Prema tome, pravno lice je obveznik poreza na dobit u Federaciji Bosne i Hercegovine na svu svoju dobit neovisno gdje je nastala, za navedenu godinu.

Potvrda se izdaje u svrhu _____

(za svrhu potvrđivanja rezidentnosti i obaveza od plaćanja poreza i osnovu plaćanja poreza)

S poštovanjem,

Pečat

Potpis ovlaštenog lica

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE TAX ADMINISTRATION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	For legal entity Form COR 104 (B)
CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE FOR THE TAX YEAR _____ for _____ (insert the name)	

Number: _____

Place and Date : _____

Name of legal entity: _____

Address: _____

Tax registration number : _____

Dear Sir/Madam,

I confirm that the above-named legal entity is registered for corporation income tax in Bosnia and Herzegovina (entity: Federation of Bosnia and Herzegovina) and filed its corporation tax returns, for the tax year _____, on that basis it is resident for tax purposes in Bosnia and Herzegovina.

The legal entity is therefore liable to Federation of Bosnia and Herzegovina corporation income tax on all of its profits wherever arising, for the said year.

The certificate is issued for the purpose _____

(for a reduction of tax liability or exemption from tax payment or refund of overpaid tax)

Yours faithfully,

Insert Division Stamp

Signature of Revenue official

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/ FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE	Za pravno lice Obrazac COR 104 (C)
POTVRDA O REZIDENTNOSTI ZA POREZNI PERIOD _____ GODINE U SVRHU DOKAZIVANJA STATUSA REZIDENTNOSTI	

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Naziv pravnog lica: _____

Adresa: _____

Identifikacioni broj poreznog obveznika: _____

Poštovani,

U svrhu dokazivanja statusa rezidentnosti Bosne i Hercegovine—Federacija Bosne i Hercegovine, potvrđujem da je navedeno pravno lice registrovano za porez na dobit u Bosni i Hercegovini (entitet: Federacija Bosne i Hercegovine) i da je podnijelo prijave poreza na dobit za porezni period _____ godine, te na osnovu toga isto je rezident Bosne i Hercegovine za porezne svrhe.

Prema tome, pravno lice je obveznik poreza na dobit u Federaciji Bosne i Hercegovine na svu svoju dobit neovisno gdje je nastala, za navedenu godinu.

Na osnovu dostupnih informacija, potvrđuje se da je navedeno pravno lice rezidentni porezni obveznik u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 5. stav (1) Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“ br. 15/16 i 15/20).

S poštovanjem,

Pečat

Potpis ovlaštenog lica

Napomena: Ukoliko se ovom potvrdom želi umanjiti porezna obveza ili izuzeti od plaćanja ili povrat više plaćenog poreza, ista nije validna.

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE TAX ADMINISTRATION OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA	For legal entity Form COR 104 (C)
CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE FOR THE TAX YEAR _____ FOR THE PURPOSE OF PROVING RESIDENCY STATUS	

Number: _____

Place and Date : _____

Name of legal entity: _____

Address: _____

Tax registration number : _____

Dear Sir/Madam,

For the purposes of the proving residency status in Bosnia and Herzegovina—Federation of Bosnia and Herzegovina, I confirm that the above-named legal entity is registered for corporation income tax in Bosnia and Herzegovina (entity: Federation of Bosnia and Herzegovina) and filed its corporation tax returns, for the tax year _____, on that basis it is resident for tax purposes in Bosnia and Herzegovina.

The legal entity is therefore liable to Federation of Bosnia and Herzegovina corporation income tax on all of its profits wherever arising, for the said year.

Based on the available information, it is confirmed that the above-named legal entity is a tax resident in the Federation of Bosnia and Herzegovina in accordance with Article 5. par.(1) Corporate income tax law („Official Gazette of Federation of BiH“ no.15/16 and 15/20)

Yours faithfully,

Insert Division Stamp

Signature of Revenue official

Note: If this certificate is intended to reduce the tax liability or exempt from payment or refund of overpaid tax, it is not valid.

ANEX 1: Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje potvrde o rezidentnosti fizičkih lica (Obrazac ZCOR 101)

1. Ukoliko je fizičkom licu potrebna Potvrda o rezidentnosti u svrhu primjene Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje Bosna i Hercegovina ima potpisane sa drugim državama, dužno je navesti svrhu izdavanja Potvrde o rezidentnosti upisivanjem X ili √ u jednu od ponuđenih opcija.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) će odbiti izdavanje Potvrde o rezidentnosti ukoliko Bosna i Hercegovina nema potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom koja je navedena u Zahtjevu.

Bosna i Hercegovina ima potpisane Ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa sljedećim državama:

Albanija, Alžir, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Češka Republika, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Iran, Irska, Italija, Jordan, Kuvajt, Katar, Kina, Kipar, Mađarska, Malezija, Makedonija, Crna Gora, Moldavija, Norveška, Njemačka, Pakistan, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Šri Lanka, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija i Sjeverna Irska.

2. Ukoliko je licu potrebna Potvrda o rezidentnosti u svrhu umanjenja porezne obaveze, ili izuzimanja od plaćanja poreza ili povrat poreza u državi sa kojom Bosna i Hercegovina nema Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dužno je navesti svrhu izdavanja Potvrde o rezidentnosti upisivanjem X ili √ u jednu od ponuđenih opcija i naziv države.

3. Ukoliko je fizičkom licu potrebna Potvrda o rezidentnosti u svrhu kao što je zaposlenje, školovanje, stipendiranje, otvaranje računa u inostranstvu i sl., dužno je navesti svrhu i državu. Porezna uprava može odbiti izdavanje Potvrde o rezidentnosti ukoliko lice nije navelo svrhu ili se navedena svrha odnosi na tačku 1 ili 2.

4. "Kalendarska godina za koju se traži potvrda o rezidentnosti" upisuje se godina u kojoj je ostvaren ili će biti ostvaren dohodak koji je predmet Zahtjeva za izdavanje potvrde o rezidentnosti za porezni period.

5. Lični podaci:

5.1. "Ime i prezime" navodi se puno ime i prezime fizičkog lica kako je navedeno na ličnoj karti izdanoj od strane nadležnog organa za unutrašnje poslove u Bosni i Hercegovini.

5.2. "JMB" navodi se jedinstveni matični broj građanina za državljane Bosne i Hercegovine, a za nerezidentna fizička lica navodi se broj koji je dodijeljen od strane Porezne uprave za nerezidenta - (NJIB).

5.3. "Državljanstvo BiH" zaokružiti DA ukoliko lice ima državljanstvo BiH, a NE ukoliko lice nema državljanstvo BiH.

5.4. "Adresa prebivališta u BiH" navodi se adresa prebivališta upisana u CIPS prijavi, i potrebno je unijeti naziv i broj ulice i općinu/grad u BiH.

5.5. "Adresa boravišta u BiH" navodi se adresa boravišta upisana u CIPS prijavi, i potrebno je unijeti naziv i broj ulice i općinu/grad u BiH.

NAPOMENA: Ukoliko lice ima prebivalište ili boravište, unosi samo adresu koju ima.

5.6. "Drugo državljanstvo i koje" popunjava se u slučaju kada lice ima državljanstvo druge države. U slučaju da lice ima dvojno državljanstvo, pored državljanstva BiH upisuje i to drugo državljanstvo.

5.7. "Broj pasoša" popunjava se broj pasoša koji je trenutno važeći.

5.8. "Adresa prebivališta van BiH" upisuje se adresa prebivališta upisana u dokumentu druge države, i potrebno je unijeti naziv i broj ulice i općinu/grad i državu.

5.9. "Adresa boravišta van BiH" upisuje se adresa boravišta upisana u dokumentu druge države i potrebno je unijeti naziv i broj ulice i općinu/grad i državu.

NAPOMENA: Ukoliko lice ima prebivalište ili boravište, unosi samo adresu koju ima. Lica koja imaju prebivalište ili boravište u drugoj državi, dostavljaju uz ovaj Zahtjev i kopiju dokumenta druge države (npr. lična karta, pasoš) na kojem je navedena adresa.

6. Podaci o zaposlenju - upisuju se podaci o trenutnom poslodavcu neovisno da li se nalazi na ili van teritorije Federacije Bosne i Hercegovine.

6.1. "Naziv poslodavca" upisuje se puni naziv poslodavca, organizacioni oblik i sjedište. Naziv poslodavca se upisuje i ukoliko je lice zaposleno kod inostranog poslodavca, van teritorije BiH.

6.2. "Adresa poslodavca" upisuje se naziv i broj ulice i općina/grad i država.

6.3. "Datum zaposlenja" upisuje se datum početka zaposlenja koji još traje.

NAPOMENA: Ukoliko lice ima poslodavca van teritorije BiH, dostavlja i ugovor o radu ili ekvivalent tom ugovoru koji je važio ili važi u periodu za koji se podnosi zahtjev

7. Podaci o dohotku - upisuju se podaci o iznosima (ostvareni ili očekivani) za koje će se prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja tražiti povrat poreza u drugoj državi ugovornici ili umanjenje porezne obaveze ili izuzeće od plaćanja poreza.

NAPOMENA: Ukoliko lice traži potvrdu o rezidentnosti za tekući porezni period u svrhu umanjenja porezne

obaveze ili izuzeća od plaćanja poreza, upisuju očekivani iznos dohotka u kategoriju Prihoda, a iznos Poreza i Rashoda ne mora unijeti. Ukoliko lice traži potvrdu o rezidentnosti za prethodni porezni period u svrhu povrata poreza u drugoj državi ugovornici, upisuje ostvareni iznos dohotka u kategoriju Prihodi, a iznosi Poreza i Rashoda se moraju unijeti.

7.1. **Dohodak od nesamostalne djelatnosti uključuje** dohodak koji je lice ostvarilo ili očekuje ostvariti obavljanjem nesamostalne djelatnosti za poslodavca čije je sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine. Fizičko lice je sa inostranim poslodavcem zasnovalo radni odnos.

7.1.1. **“Plaća i koristi”** uključuje iznose plaće koje je fizičko lice primilo ili očekuje primiti od inostranog poslodavca, a koji su navedeni u ugovorima o radnom odnosu sa tim poslodavcem, kao i one iznose koji nisu navedeni, a proizlaze iz radnog odnosa. U kolonu “Prihod” upisuje se iznos Bruto plaće prema Ugovoru o radu, u kolonu “Rashod” upisuje se rashodi koji se priznaju tom licu prema Ugovoru o radu. U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti za svoj rad (Iznos isplate). U kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos.

7.2. **Dohodak od samostalne djelatnosti** uključuje dohodak koji je lice ostvarilo ili očekuje ostvariti obavljanjem samostalne djelatnosti za poslodavca čije je sjedište van teritorije Bosne i Hercegovine. Fizičko lice sa inostranim poslodavcem nije zasnovalo radni odnos, već obavlja privremene i povremene poslove za tog poslodavca.

7.2.1. **“Naknade upravi”** uključuju primanja po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti za poslodavca u svojstvu članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava i upravnih odbora. U kolonu “Prihod” upisuje se bruto iznos, u kolonu “Rashod” upisuje se rashodi koji se priznaju tom licu. U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate). U kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos.

7.2.2. **“Ostalo”** uključuje iznose primanja koje je fizičko lice primilo ili očekuje primiti od inostranog poslodavca, a koji nisu uključeni u “Autorske naknade”. U kolonu “Prihod” upisuje se bruto iznos, u kolonu “Rashod” upisuje se rashodi koji se priznaju tom licu. U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate). U kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos.

7.3. **Dohodak od ulaganja kapitala** uključuje dohodak koji je lice ostvarilo ili očekuje ostvariti ulaganjem kapitala u drugoj državi ugovornici na ime dividende, kamate ili drugog sličnog oblika isplate.

7.3.1. **“Dividenda”** uključuje svaki dohodak od dionica, osnivačkih prava ili drugih prava, koja ne predstavljaju potraživanja duga, obuhvaćenih profitom, kao i prihod od ostalih korporativnih prava koja su predmet istog poreznog tretmana kao i prihod od dionica prema zakonima države u kojoj je lice koje vrši raspodjelu dividende rezident. U kolone “Prihod” i “Rashod” upisuje se nula (0). U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate), a u kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici na dividendu. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos ukoliko je dividenda oporeziva u toj državi ugovornici.

7.3.2. **“Kamata”** uključuje svaki dohodak od potraživanja duga bilo koje vrste, bilo da je ili neosigurano hipotekom ili bilo da podrazumijeva ili ne pravo učešća u profitu dužnika, te posebno, prihod odnosno dohodak od državnih vrijednosnih papira i prihod odnosno dohodak od obveznica ili zadužnica, uključujući pripadajuće premije i nagrade iz takvih vrijednosnih papira, obveznica ili zadužnica. Kazne za zakašnjelu isplatu ili zatezne kamate se ne uključuju. U kolone “Prihod” i “Rashod” upisuje se nula (0). U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate), a u kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici na kamatu. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos ukoliko je kamata oporeziva u toj državi ugovornici.

7.3.3. **“Ostalo”** uključuje svaki dohodak od ulaganja kapitala, a nije kamata ili dividenda. U kolone “Prihod” i “Rashod” upisuje se nula (0). U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate). U kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos.

7.4. **Dohodak od imovine i imovinskih prava** uključuje svaki dohodak ostvaren ili se očekuje da bude ostvaren iznajmljivanjem nepokretne imovine (zgrade, zemljišta i dr.), otuđenjem nekretnina i iznajmljivanjem opreme, transportnih vozila i druge pokretne imovine ukoliko iznajmljeni predmeti ne služe za obavljanje samostalne djelatnosti, kao i svaki dohodak od imovinskih prava koji uključuje prihode od otuđenja, odnosno prodaje, ustupanja, zamjene ili drugog prijenosa, uz naknadu, autorskih prava, patenata, licenci, franšiza i ostale imovine koja se sastoji samo od prava.

7.4.1. **“Pokretna imovina”** uključuje svaki dohodak po osnovu otuđenja/prodaje/prijenosa pokretne imovine koja je u vlasništvu fizičkog lica, a na koju je u inostranstvu plaćen porez. U kolone “Prihod” i “Rashod” upisuje se nula (0). U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate). U kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi

ugovornici. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos.

7.4.2. “**Autorski honorar**” uključuje svaki dohodak koji se primi kao naknada za korištenje, ili pravo na korištenje, autorskih prava književnog, umjetničkog ili naučnog rada, uključujući kinematografske filmove ili filmove ili trake koje se koriste u radijskom i televizijskom emitiranju, svih izuma, zaštitnih znakova, dizajna ili modela, planova, tajnih formula ili procesa za informacije koje se tiču industrijskog, komercijalnog ili naučnog iskustva. U kolonu “Prihod” upisuje se bruto iznos, u kolonu “Rashod” upisuju se rashodi koji se priznaju tom licu. U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate). U kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos.

7.4.3. “**Kapitalna dobit**” uključuje svaki dohodak po osnovu otuđenja/prodaje/prijenosa ili iznajmljivanje nepokretne imovine koja je u vlasništvu fizičkog lica, kao i svaki dohodak po osnovu otuđenja/prodaje/prijenosa učešća u osnivačkom kapitalu (dionice ili udjeli u kapitalu), a na koji je u inostranstvu plaćen porez. U kolonu “Prihod” upisuje se bruto iznos, u kolonu “Rashod” upisuju se rashodi koji se priznaju tom licu. U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate). U kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos.

7.5. **Ostali dohodak** uključuje ostali dohodak koji je lice ostvarilo ili očekuje da ostvari van teritorije Bosne i Hercegovine, a nije uključen u dohodak od nesamostalne djelatnosti, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od ulaganja kapitala i dohodak od imovine i imovinskih prava.

7.5.1. “**Penzija**” uključuje penzije i druga slična primanja rezidenta ugovorne države u pogledu bivšeg zaposlenja. U kolone “Prihod” i “Rashod” upisuje se nula (0). U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate), a u kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici na penziju. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos ukoliko je penzija oporeziva u toj državi ugovornici.

7.5.2. “**Javne usluge**” uključuju plaće, naknade i druga slična primanja, izuzev penzije, koju plaća ugovorna država ili njena lokalna vlast pojedincu u vezi sa uslugama pruženim toj državi ili vlasti. U kolonu “Prihod” upisuje se iznos Bruto plaće prema Ugovor o radu, u kolonu “Rashod” upisuju se rashodi koji se priznaju tom licu prema Ugovoru o radu. U kolonu “Dohodak” upisuje se iznos koji je fizičko lice primilo ili očekuje primiti za svoj rad (Iznos isplate). U kolonu “Porez na dohodak” upisuje se iznos poreza na dohodak ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici. Kolone “Dohodak” i “Porez na dohodak” su obavezne za unos.

7.5.3. “**Ostali**” uključuje sve ostale vrste dohotka rezidenta ugovorne države nastali u drugoj državi ugovornici, a nisu obuhvaćeni u drugim dohocima.

7.6. **UKUPAN DOHODAK** upisuju se zbrojeni iznosi po kolonama “Prihod”, “Rashod”, “Dohodak” i “Porez na dohodak”.

8. **Potpis** - lica koje predaje Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti. **Datum predaje** Zahtjeva Poreznoj upravi. **Mail i broj telefona** su obavezni za unos.

ANEX 2: Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za izdavanje potvrde o rezidentnosti pravnih lica (Obrazac ZCOR 103)

1. Ukoliko je pravnom licu potrebna Potvrda o rezidentnosti u svrhu primjene Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje Bosna i Hercegovina ima potpisane sa drugim državama, dužno je navesti svrhu izdavanja Potvrde o rezidentnosti upisivanjem X ili √ u jednu od ponuđenih opcija.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) će odbiti izdavanje Potvrde o rezidentnosti ukoliko država Bosna i Hercegovina nema potpisan Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom koja je navedena u Zahtjevu.

Bosna i Hercegovina ima potpisane Ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa sljedećim državama:

Albanija, Alžir, Austrija, Azerbejdžan, Belgija, Češka Republika, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Iran, Irska, Italija, Jordan, Kuvajt, Katar, Kina, Kipar, Mađarska, Malezija, Makedonija, Crna Gora, Moldavija, Norveška, Njemačka, Pakistan, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Šri Lanka, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija i Sjeverna Irska.

2. Ukoliko je licu potrebna Potvrda o rezidentnosti u svrhu umanjenja porezne obaveze, ili izuzimanja od plaćanja poreza ili povrat poreza u državi sa kojom Bosna i Hercegovina nema Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dužno je navesti svrhu izdavanja Potvrde o rezidentnosti upisivanjem X ili √ u jednu od ponuđenih opcija i naziv države.

3. Ukoliko je pravnom licu potrebna Potvrda o rezidentnosti u svrhu kao što je otvaranje računa u inostranstvu, pravne usluge, javne nabavke i sl. dužno je navesti svrhu i državu. Porezna uprava može odbiti izdavanje Potvrde o rezidentnosti ukoliko lice nije navelo svrhu ili se navedena svrha odnosi na tačku 1 ili 2.

4. **“Kalendarska godina za koju se traži potvrda o rezidentnosti”** upisuje se godina u kojoj je ostvarena ili će biti ostvarena dobit odnosno prihod koji je predmet Zahtjeva za izdavanje potvrde o rezidentnosti za porezni period.

5. Podaci o pravnom licu:

5.1. **“Naziv pravnog lica”** navodi se puni naziv pravnog lica kako je navedeno na zvaničnim dokumentima tog pravnog lica uključujući organizacioni oblik tog pravnog lica.

5.2. **“Adresa sjedišta”** navodi se adresa sjedišta pravnog lica, a koja sadrži: naziv i broj ulice, grad i državu.

5.3. **“JIB”** navodi se jedinstveni identifikacioni broj poreznog obveznika dodijeljen od strane Porezne uprave.

6. **Podaci o prihodu** - upisuju se podaci o iznosima (ostvareni ili očekivani) za koje će se prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja tražiti povrat poreza u drugoj državi ugovornici ili umanjenje porezne obaveze ili izuzeće od plaćanja poreza.

NAPOMENA: Ukoliko lice traži potvrdu o rezidentnosti za tekući porezni period u svrhu umanjenja porezne obaveze ili izuzeća od plaćanja poreza, upisuje očekivani iznos dobiti. Ukoliko lice traži potvrdu o rezidentnosti za prethodni porezni period u svrhu povrata poreza u drugoj državi ugovornici, upisuje ostvareni iznos dobiti.

6.1. **“Prihod od dividendi”** uključuje svaki prihod od dionica, osnivačkih prava ili drugih prava, koja ne predstavljaju potraživanja duga, obuhvaćenih profitom, kao i prihod od ostalih korporativnih prava koja su predmet istog poreznog tretmana kao i prihod od dionica prema zakonima države u kojoj je lice koje vrši raspodjelu dividende rezident. U kolonu “Prihod” upisuje se iznos koji je pravno lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate), a u kolonu “Porez po odbitku” upisuje se iznos poreza na dobit/poreza po odbitku ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici na dividendu. Kolone “Prihod” i “Porez na odbitku” su obavezne za unos ukoliko je dividenda oporeziva u toj državi ugovornici.

6.2. **“Prihod od kamate”** uključuje svaki prihod od potraživanja duga bilo koje vrste, bilo da je ili ne osigurano hipotekom ili bilo da podrazumijeva ili ne pravo učešća u profitu dužnika, te posebno, prihod odnosno dohodak od državnih vrijednosnih papira i prihod odnosno dohodak od obveznica ili zadužnica, uključujući pripadajuće premije i nagrade iz takvih vrijednosnih papira, obveznica ili zadužnica. Kazne za zakašnjelu isplatu ili zatezne kamate se ne uključuju. U kolonu “Prihod” upisuje se iznos koji je pravno lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate), a u kolonu “Porez po odbitku” upisuje se iznos poreza na dobit/poreza po odbitku ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici na kamatu. Kolone “Prihod” i “Porez na odbitku” su obavezne za unos ukoliko je kamata oporeziva u toj državi ugovornici.

6.3. **“Prihod od autorske naknade”** uključuje svaki prihod koji se primi kao naknada za korištenje, ili pravo na korištenje, autorskih prava književnog, umjetničkog ili naučnog rada, uključujući kinematografske filmove ili filmove ili trake koje se koriste u radijskom i televizijskom emitiranju, svih izuma, zaštitnih znakova, dizajna ili modela, planova, tajnih formula ili procesa za informacije koje se tiču industrijskog, komercijalnog ili naučnog iskustva. U kolonu “Prihod” upisuje se iznos koji je pravno lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate), a u kolonu “Porez po odbitku” upisuje se iznos poreza na dobit/poreza po odbitku ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici na autorsku naknadu. Kolone “Prihod” i “Porez na odbitku” su obavezne za unos ukoliko je autorska naknada oporeziva u toj državi ugovornici.

6.4. **“Dobit od stalne poslovne jedinice”** uključuje iznos dobiti stalne poslovne jedinice, a na koju je u inostranstvu plaćen porez. U kolonu “Prihod” upisuje se iznos koji je pravno lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate), a u kolonu “Porez po odbitku” upisuje se iznos poreza na dobit/poreza po odbitku ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici na taj prihod. Kolone “Prihod” i “Porez na odbitku” su obavezne za unos ukoliko je ovaj prihod oporeziv u toj državi ugovornici.

6.5. **“Prihod od pokretne imovine”** uključuje svaki prihod po osnovu otuđenja/prodaje/prijenosa pokretne imovine koja je u vlasništvu pravnog lica, a na koji je u inostranstvu plaćen porez. U kolonu “Prihod” upisuje se iznos koji je pravno lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate), a u kolonu “Porez po odbitku” upisuje se iznos poreza na dobit/poreza po odbitku ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici na taj prihod. Kolone “Prihod” i “Porez na odbitku” su obavezne za unos ukoliko je ovaj prihod oporeziv u toj državi ugovornici.

6.6. **“Prihod od kapitalne dobiti”** uključuje svaki prihod po osnovu otuđenja/prodaje/prijenosa ili iznajmljivanja nepokretne imovine koja je u vlasništvu pravnih lica, kao i svaki prihod po osnovu otuđenja/prodaje/prijenosa učešća u osnivačkom kapitalu (dionice ili udjeli u kapitalu), a na koju je u inostranstvu plaćen porez. U kolonu “Prihod” upisuje se iznos koji je pravno lice primilo ili očekuje primiti (Iznos isplate), a u kolonu “Porez po odbitku” upisuje se iznos poreza na dobit/poreza po odbitku ili sličnog poreza koji je plaćen toj državi ugovornici na taj prihod. Kolone “Prihod” i “Porez na odbitku” su obavezne za unos ukoliko je ovaj prihod oporeziv u toj državi ugovornici.

6.7. **“Ostali prihod”** uključuje sve ostale vrste prihoda rezidenta ugovorne države nastale u drugoj državi ugovornici, a nisu obuhvaćeni u drugim pobrojanim prihodima.

6.8. **“UKUPAN PRIHOD”** upisuju se zbrojeni iznosi po kolonama “Prihod” i “Porez po odbitku”.

7. **Potpis** odgovornog lica koje predaje Zahtjev za izdavanje potvrde o rezidentnosti i **Pečat pravnog lica. Datum predaje** Zahtjeva Poreznoj upravi. **Mail i broj telefona** su obavezni za unos.